

Bogogradsko Novine

Br. 348.

BEograd, četvrtak 20. decembra 1917.

Izlaže: dnevno u Jutro, ponedjeljkom posije podne.

Pojedini brojevi:

| | |
|---|----------|
| U Beogradu i u krajnjima zapadnjima od n. 1 kr. cijeni se | 6 kaler |
| U Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji se cijeni od | 10 kaler |
| U svim drugim predjelima po cijeni od | 12 kaler |
| Ustalih kraljevina Austro-Ugarske manzardije | |
| U konzervatu | |

Oglas po cijeniku.

Uradništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. broj 10. Telefon broj 83.
Uprava i primanje pretpisati Topličin venac broj 21. Telefon broj 25.
Primanje oglasa Kneza Mihajla ul. broj 33. Telefon br 245.

Godina III.

Ratni izveštaji.

Izveštaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 19. decembra.

Istočno bojište:

Primirje.

Taliansko bojište:

Istočno od Brente uzele su jurišem čete car. I kralj 4. pješadijske divizije 1 car. I kralj, pješadijski puškar. 7 postoji uspješne topničke pripreme 1 u prkos lošem vremenu neprijateljske položaje kod dle Lepre kao i Monte Asolone, pa su odbijajući neprijateljske protivnade proširili svoje uspjehe na Monte Asolone.

Zarobljeno je 48 časnika i 2000 neprijateljskih vojnika.

Istočno od Monte Solarole odbile su njemačke čete ponovno neprijateljske napade.

Načelnik glavnog stožera.

Izveštaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Beč, 19. decembra.

Zapadno bojište:

Front prilestonosnašteđniku Rudolfu bavarskom:

Na pojedinstinu odsjećima flanđijskoga fronta, na južnoj obali Scarpe kod Moevres i Grancourta bila je poslije podne borbe na djelatnost živahnja.

Front njemačkog prilestonosnašteđniku:

Smjelim prepdom zarobljeno je jedno naše napadno odjelenje sjeverno-istočno od Craonne-a nekoliko Francuza.

Naši lefci našli su bombardama London, Ramsgate i Margate i postigli dobar uspjeh. Poručnik Bongartz posljedio je 27. put u vazduhu.

Istočno bojište:

Nema ništa novog.

Makedonsko bojište:

Na oblim obalama Vardara traže živa topnička djelatnost.

Talijansko bojište:

Između Brente i Piave tražila je živa topnička djelatnost. Poslije luke toničke pripreme uzele su austro-ugarske čete kroz Monte Asolone položale, kolj se vežu sjeverozapadno i sjevero-istočno. Zarobljeno je 48 časnika i 2000 vojnika. Pronali su talijanski napadi istočno od Monte Solaroto.

Prvi zapovjednički glavnog stana pl. Ludendorff.

Podlistak.

Zumbula!

Ava, prošli dan!

I u prelomu drhtajuće, tanane, bledo zore u tek, razvit dana;
Kad okolo nas sve drše, sve tanano, prozračno, sam fluid,
Kada i duša i telo lebde u njemu, izmru, bled,
Tad oči moje imaju samo vas, tu ste samo vi — Ava, prošli dan!

I kada si dan, kada je sve u žutome plamenu žara;
Kad nalazim šumu i u njoj Ispod visokog hrasta, asocijaciju lišća,
Požudno snevam živeći o vama,
Tad imam samo vas, tu ste samo vi — Ava, prošli dan!

I kada nas ovde dole obvije tanano-paukasti veo,
U kome nejasna rumen zalazećeg sunca ustupa tek, nazirućem bledilu,
Pa odma iz toga da nam se ukaže — bledo, puno ganuća nebo,
Kad je sve fluidne neodredjenosti — tu imam vas, tu ste samo vi — Ava, prošli dan!

I kada noć crna, duboko mračna, pretisne dušu, srce i misli;
Kad smo slija poslušnost njoj — noći — bitnoj neizbežnoj,
Kad duša strepi, drhi fantomom noći, izumire, nestaje u njoj
Tad ipak imam samo vas, tu ste samo vi — Ava, prošli dan!

I kada sam obrhva umorne kapke i oni se sklope,
Kad telo nosiće nemoćno i mrtvo;
Moje misli, moje srce snjuju sanjano tkivo vaše moći,
I ja imam vas, tu ste samo vi — Ava, prošli dan!!!

Trnboba.

A. G. Matos:

Stevan Sremac.

(Nastavak).

„Ljutiti dobije na lice izraz onoga, koga mrzi“ — fino opaža Lavator. Ni ko se ne ruga drugome, a da se ne naruga sam sebi. Zato je jamačno smijej kraci od plača. Zato smo tužni iz velikoga smiljeja. I kod Sremca može se sve to primjetiti. Kao onaj lječnik, koj studirajući bolest od nje oboli, tako i on nati od zarazne hanđnosti, koj se smije. Sadržaj priče Mica i Micika je sasvim ordinaran. Sremac se ne ustručava od lakridja u stilu one cirkuske na kraju Vukadina. Efektni filozelast žrtvuje i ono, što je i nad komike: — ukus. — „Kako se obično frajle sa selu kljanju, to jest izvuče malo vrat ko kornjača.“ On, kako čeretuša Gabrela gubi gaće i donju haljinu, pas, što jede u slast opanke kad se raskisele, riječi trtica, kuskun, balega i t. d. — sve to dokazuje, da banalnost, iako smiješna, nikada nije duhovita.

Sa gramatičke, jezične strane je Sremac literarna dekadencija. Radi komičnog efekta i realistične vjernosti unakazio je kristalni jezik starije srpske pričevjetke, jezik Lazarevića i Ljubiše, natovarivši ga silesijom stra-

nih, osakačenih riječi, većinom germanizmima. Fraza zanemarene, germaniske konstrukcije, često slična žargonu neiterarnog novinarstva i njemačkog sintaksi K. S. Ojalskoga, reakcija je protiv filološkog, pretjeranog, proforskog purizma i afektiranoga seljačkoga žargona „narodskih“ pripovjeđača.

Francuzi dijele pripovjedače u slike karaktera i običaja. Sremac po-put svih srpskih pripovjedača crta običaje, dakle tipove. U tome, u prorodjenom nekom institku za ūobičajeno i točno je neodoljivost toga pripovjedača, koji znadiše, što se ne uči od drugih, svršivši kao njegov erkevnik Arkadije „trinaestu školu“. I slaba kompozicija, stil i jezik pomažu mu još povećati slikovitost i verzam te realistične komike. U svemu zaostaje Iza pravca srpskog pripovijedanja, ali sve ih nadmašuje bogatstvom i vjernošću tinskih svojih portretata. Opisao je tri glavna srpska dialektilna tina: Užičanina („Erlju“, „Eru“), Banačanina i Nišljana u svim nilansama njihovoga karaktera i temperamenta, ušavši u najkarakterističnije tančine njihovoga govora. Ako je poznavanje samog dialektne teže od poznавanja tijekom jezika, prosudite veličinu Sremčevog talenta! Nadite mi hrvatskog pisca, koji je foto- i fotografirao u najmanje tančine kaškavca, štokavca i čakavca! Ta vještina karakterisanja zapanjuje to više, što je Sremac majstorski, krojački sin, najradije opisivao baš tu polugradnju i poluseljačku klasu, blijući i neodredjeniju, koja se ostalim piscima čini najnepoetičnija, najdosadnija i najbanalnija. Čujte jedan dialog:

— Evo vam i noge... da vas voli punica, što kažu! — smeje se gdje. Sida i sipa mu u tanjur!

— Blagodarim — klanja se g. Pera.

— Izredna, črežvičajna čorba!

— E to je Jelčina slava, ona je danas bila reduda —

— Ne marim ti ja za te pokenes, kako li ili zovete. Nikad ne znaš što si žrtvuje. Tražiš i očeš belo meso, a kad razvije, a ono šija s glavom. Šavapski džebračuk i ništa drugo, vrag im materi, kad već tako moram da se izrazim! Od jednog pileteta oče stotinu da ugosti; oče da počasti i da ga opet malo košta! — I t. d.

Bačke kuhanice, učitelji i sellaci, srpski čitave, profesori, trgovci, geđi i činovnici — sve to besjedi rođenim svojim gestom i jezikom. Kuhinje, foždanki, pjesme tugovarke i one „na fronce“. Ljubavna nepismena pisma, život gradski, malogradski i seoski izradjen je detaljnom tačnošću kratkovidnog bokroresca i živošu memoara. Dok ostali naši pisici opisuju jednu pokrajinu ili jedan stariš, Sremac je vjerno skicirao sva tri plemenska srpska tina: Šumadiju, novoslobodjene kraljeve i tip t. zv. Vojvodine, opisavši na relativno malom prostoru sve srpske glavne etničke i socijalne tipove osim „elite“. Taj tradicionalista i konservativac aristokratski načela je dake kao artlit demokrat.

„Samo moderno postaje starodjno“ (Wilde). Sremac nije pomoran. Starinski razvuci, familialni stih sasvim odvođen negovim dobroćudnim, starinskim osobama, potječajući na solidnost drevnih knjiga, na „dobroželjateljnog“ Dositija, na pričanju Vuka Dojčevića, na Ignjatovića.

Reljkovića, na staromodne, tople romane Richardsons i Fieldinga, na Gli Blasa i Jonsonovog Volponea, na zdravu surovost Hogarthova i na zadovoljni, familiarni genre holandskih slikara, naročito na humoristu Steena. Sremac je tako staromadan, „fatermerderski“ i „krinolinski“, da vrlo rijetko opisuje mlijec, naročito pavesaze. Samo bačku okolicu je opisao. Hrvatski neupućeni čitalac ne bi pogodio, gdje se događa na pr. Ibiš-Aava ili Zona Zamfirova. Sremac, kao slikar, odlikuje se najviše u portretu, karikaturi i genetu.

Bolji je humorist no satirik. Satira na socijalizam, limunacija, nema ni komične snage Vukadinovih pustolovina. Za pravoga satirika nema Sremca dosta žuti i inteligencije. Prav satirik je mizantrop, kao Flaubert i Swift, koji ostavi imetak za ludnicu. Nadbiskum King ga zove naimesrećnim čovjekom na zemlji, a šala mu je „savršeni razum u službi ludosti“ (Taine). Pravi, veliki satirik kao Juvenal mora biti oncenit, objektivan, bez predrasuda, simpatičan i antipatičan. Uzvišen nad svim nedakazanim teorijama, interesima i strankama. Takav je Aristofan, „savršen gradijan“. Za pravoga satirika „nema grijeha osim gluposti“. Dok se od humorista traži u prvom redu sensibilitet, sreća, satirik apeluje na razum. Sremac nije prav satirik, jer ima više srca i instinkta od inteligencije i revolturne logike. Njegova satira je jednostrana, strančarska kritika jednog zagriženog staroliherala; dakle partačna i ne uvjerava. Nijedna stranka nema garancije proti smješnosti.

Sremac je humorist, najbolji humo-

Ultimatum Rusije Ukrajini. Grof Czernin oputovao u Brest-Litowsk. — Revolucionarni nemiri u Italiji.

kojih su ratni troškovi sliša sporazuma za prošlu godinu iznosili 200 milijardi; veoma vjerovatna suma kod onako teškog i skupog vodenja rata. Engleska i Francuska nemaju samo troškove svojih zemalja da podmiruju, one moralu finansijsku potpomognu takođe i Rusiju i Italiju, a solunska avantura — da uzimeno primjer — staje nesvrstljivo više, nego naš front na dojranskom jezeru prema Sarraljevoj vojski. Finansijska olakšica ne može se očekivati ni od najpovoljnijeg mira, i mićemo imati da napremo svu našu pričuvnu snagu, da bì savladali finansijske brige budućnosti.

All kao što nam je uspio pohod miličnu, tako će isto ići i sa finansijskim spremanjem. Austrijska industrija, plodno zemljište Ugarske i privredni napredak, što je nastuplo poslije svakog rata, zamenjujući vrijednost, i stavlja u ruke industrije, koja medju tim zadovoljena glavnicom onet i opet stavlja državi na raspolaganje. Ovakav put novca je kružni tok, te vrijednost i snaga novčanog kapitala mora ostati u zemlji, pošto su mu granice svjetskog tržišta zatvorene.

Od početka rata Austrija i Ugarska stvorile su okružio 43 milijarde, od kojih po stručnjakom mišljenju 29 milijardi otdajući na Austriju. Ako se to statistički obračuna, onda na svakoj milijuni stanovništva otdaju nešto preko tri četvrtine milijarde novca, ili 830 kruna na jednog stanovnika. To znači snagu, koju ni jedan od naših neprijatelja ne može pokazati, i koju rezultati u Niemačkoj tek nešto malo nadmašuju. Skoro svaki ratni zajam doveo je do jednog koraka unaprijed: neprestano su se otvarali novi izvori snage na raspolaganje monarhije, čim je trebalo stvoriti sredstva za vodenje rata. Kad šestor ratnog zajama prvi put je uspeo približiti pet milijardi, a sada je čak i ova visina prekoracena. Ovaj uspjeh jednak je najvećim pobijedama, koje su zadobile naše junakove vojske na bojištu. Jer Montecuccolijeva riječ još uviđek je istinita, da za vodenje rata treba samo novca, novca i opet novca.

Dugeva, koje će rat ostaviti, teški žrtvama, koje će kamate svakom pojedinцу nanijeti, imaćemo mi da snosimo još nekoliko desetina godina, a stvaranje poreza i ostalih budžetskih prihoda zadavajuće finansijski umjetnost ogromne zadatke još za dugo vremena. Ali pobijednički sklopili mir olakšaće i ovaj finansijski teret. Ipak zato ne treba se nadati oslobođenju od ovog tereta duva. Naši protivnici su više oslabljeni finansijski nego vojnički. Tako je vrlo kratkog vremena Wolffov ured obielodanju statistiku, u

ve na galičkom bojištu, kojom je oslobođen od protivničke invazije istočni dio Galicije i cijela Bukovina.

Zamjenik tajniku Kühlmannu.

(Naročiti brzavoj „Beogradskih Novina“)

Berlin, 19. decembra.

Za vrijeme bavljenja u Brest-Litovsku zbog mirovnih pregovora zamjenjivaće državni tajniku za poslovne poslove pl. Kühlmannu direktor trgovacko-političkog odjeljiva, pravilni legacioni savjetnik dr. Johann es.

Za vrijeme bavljenja u Brest-Litovsku zbog mirovnih pregovora zamjenjivaće državni tajniku za poslovne poslove pl. Kühlmannu direktor trgovacko-političkog odjeljiva, pravilni legacioni savjetnik dr. Johann es.

Maršal pl. Eichhorn.

Kb. Berlin, 19. decembra.

Wolffov ured javlja: General-pukovnik pl. Eichhorn proizveden je u čin marš

Borbe oko Odese.

Kb. Petrograd, 19. decembra.
Petrogradska brzojavna agencija javlja: Dopisnik „Djen“ - a brzojavla: **Borbe oko Odese još traju.** Pod pritiskom mornara oklopnice „Sinope“ i dvije krtarice, koji su bili na strani boljevički, zaključeno je u skladnicu zastupnika svih organizacija, da svekolika vlast predje u ruke izvršnih organa Sovjeta i Rade.

Prešla opasnost Kornjilova i Kaledjina.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Stockholm, 19. decembra.

Prema ovama prispjeljim autentičnim vijestima može se opasnost Kornjilova i Kaledjina za boljevičku vladu smatrati, da je prošla.

Francuska na raskršću.

Clemenceauvlijevo borba protiv mirovne Francuske.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Zeneva, 19. decembra.

„Journal de Peuple“ javlja, da Clemenceau sprema protiv 67 članova komore optužbu zbog neleizdaje, kako bi time, ugušio u Francuskoj svaku težnju za mir.

Francuska.

Caillaux pred sudom.

Kb. Bern, 19. decembra.

Havas javlja: Istražni odbor usvojio je u stvari Caillauxa sa 7 glasova prijedlog izvestioca Paisanu, kojim se traži uklanjanje parlamentarnog imuniteta za Caillauxa i Laustecata. Od glasanja su se uzdržala 4 člana. Odbor će tražiti u komori javno raspravljanje po stvari Samstaca.

Italija na putu ka revoluciji.**Opšta anarhija i depresija.**

Kb. Zürich, 19. decembra.

Ovdajšnji list „Neue Zürcher Nachrichten“ donosi izvještaj iz Italije, datiran pod 13. o. m., koji mu je stigao posrednim putem. U tom se izvještaju veli, da se Italija nalazi pre slobodom. U cijeloj zemlji, od Milana pa do Napulja i Palerma, veli se, vlasta opšte ogorčenje. U većim gradovima vojska, i to poglavito strana vojska, udružena silnim policijskim odredima, na jedvite jude drže u šahu narodne mase. Po selima pak, naročito u srednjoj Italiji, vlasta već prava anarhija. Dođuće, veli se dalje, moguće je, da će vlast svojim nečuvenim terorizmom za sada još moći sprječiti, da ovaj pokret izbije elementarnom silinom. Nov vrijeme zato ipak negrestano raste medju nižim slojevima, dok se i u višim krugovima opaža nagli proces raspadanja. Uz godnom času, sve će ovo tim silnijem izbiti na površinu. Apsolutno se ne da zamisliti, koliki je stepen dostigla potpuna rezignacija i moralna depresija u takozvanom boljim i najvišim krovima talijanskog naroda. Nešto se strašno iza brijeva valja, a svakoga časa može to nastupiti. Spoznatume prijetnje, veli se dalje, ne čine više ni najmanji utisak. Otvoren se govori, da bi Italija na sporazumno primudre mjeru, ako bi do njih došlo, odgovorila time,

što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Ofenzivu protiv Italije.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Zürich, 19. decembra.

„Neue Zürcher Zeitung“ javlja s talijanske granice, obnarodovače se ukaz, kojim se ovašćuje ministar finansija, da od triju velikih banaka podigne dalje izvanredne preduvremene u sumi od osam stotina milijuna lira.

Engleska u ratu.**Napadi na vlast u donjem domu.**

Kb. Bern, 19. decembra.

U donjem domu su se prilikom rasprave o kreditima, koje traži vlasta za propagandu ratnih ciljeva, podigli žestoki napadi protiv te pod upravom Cersonovom stoteče propagande. Poslanik Outvite uzvuknuo je: **Ovaj rat ima i sklučivo za cilj, da se održi sadašnja tatarska vlasta.** Nacionalista Dillon primjetio je, da se ta djelatnost jamačno samo zato ne proteže i na Irsku, što bi tamo imalo da se odgovara na dosta neprijatna pitanja. Poslij obznanje tajnih ugovora je drsko tvrditi u donjem domu, da se ne mogu označiti pojedinosti ratnih ciljeva, jer da se to mora ostaviti mirovnoj konferenciji. Baš tajni ugovori dokazuju, da su izvjesne pojedinosti lza ledi na roda uglavljene u tajnim ugovorima.

Početni podmornički rat.**NOVA POTAPLJANJA.**

Kb. Berlin, 19. decembra.

Wolfiov ured javlja: U zabranjenoj zoni oko Engleske je ponovo potopljeno 17.000 bruto registrovanih tona.

Načelnik admiralskog stožera mornarice.

Traže se:

Društvo Crvenoga Krsta u c. i k. V. G. S. u Beogradu, poziva radi primanja novca nije imenovana lica, ako su tu Beogradu da se javi lično sa legitimacijom (prijavnom listom) g. Tatomiru Petronijeviću, članu glav. odbora društva Crvenoga Krsta u Beogradu u radnji gg. Radović & Komp., Beograd, Saborna ulica 19, svakog radnog dana od 2-4 sati poslije pođne, ako u jesu u Beogradu, zastupniku blagajnika Crvenoga Krsta g. društu T. Leku, prof. Beograd, Vatrogasnja ul. 15, i da pošlu tačnu adresu a po potrebi i da označe najbližu poštu, koja prima novac uputnicom. Svi niže imenovani umovljavaju se da se prilikom prijave za novac pozovu na broj koji se pred njihovim imenom nalazi.

A.

Broj 4517 Abadić Sofija, Saborna ul. 4; 5389 Adamović J. Dimitrije, Pržavorac; 5277 Adamović Jovan, Jesenik; 5196 Aksentijević Dimitrija roditelji i sin Cedomir, Beli Potok; 5367 Aleksić Dragomir, Vranje; 5138 Aleksić Milejko, kćer Ljubomira M., Koraća; 5474 Anastasijević Svetolika porodica, pisar okr. načel. u penz.; 5472 Andrejević Andrejko porodica, vojni blaz. u penz. Šiška (Baba Višnjava) 13; 5282 Andrić Jani-

rist poslije smrti Ljube Nenadovića, i tu mu je neprolazna vrijednost. Humor je najviša, najumjetnička komična vrsta, jer je najčišća, najtolerantnija, najhumanija i najfilosofiskija. „Između dobra i zla nije toliku razliku, brate Tobijo, kako svijet misli!“ (Tristan Shandy). Dok je satirik de facto revoltovan i pristrasan optimista, koji mrzi, humorist je blag fatalista „izvan zla i dobra“, ljubči kao ljubčeni. Stereo ovu našu „zemlju stvorenju od otpadaka ostalih planeta“. Skeptik se nikada „ne buni protiv zakona, ne vjerujući da se mogu stvoriti valjani“ (An. France). Zato je humor posjeduju stepen duha i sam sebi svrhom kao čista nauka i žesta poezija, a humorist duh, kojemu se cilj ona najviša emocija, onaj najviši smijeh, što izmiruje, harmonizira kontraste, što prašta čovjeku, jer je nemocan, ne buneći se ni protiv gluposti, jer bez glupaa ne bi bilo ni pametnih; onaj vedri smijeh, što čisti dušu kao tragediju, gledajući tragiku ovoga guravog svijeta kroz harmoniju suze. To je onaj smijeh oslobođilac, kojega obogaćava Helen kao božanstvo i kojega je moderni Zoroastar kao najvišu učitelja našao na tragičnim, samotnim visovima: „Smijeh sam posvetio; vi, viši ljudi, učite mi se smijati!“ Tu superljuna utjecu smijeha poznaje i naša rasa, n. pr. onaj pekarski kafu, kojega čuh uživniku: = Teško tebi, Srbio, kada tvoga najbolja deca moraju vući korpel!

Sremac je najviše naučio od Gojoga i Dickensa. Na Rusu podsjeća virtuoznom lapidarnošću crtanju stiliziranih simbola duše, a na Engleza familijarnim, razvučenim časjkavim pričanjem i nekom sasvim indijskom, pantetičkom, srednjevječkovom divinacijom, otkrivajući kao Pilip, Esop, Roman o Lisici i Lafontaine srodnost

poziciju je osjećanje prošloga svijeta i svijeta, što će doći! (Byron). Sremac je pjesnik svijeta, koji već sa svim kćezava, siškar onih simpatičnih starovičnjaka, što već sasvim izumri, budeći elegijsku osjećanja kao usamljenost džamije i turških njihemlikuća na beogradskom Dorćolu. „Drumovi će poželjeti Turakah, ali Turakah više biti ne će.“

Sremac je osjećanje prošloga svijeta i svijeta, što će doći! (Byron).

Sremac je pjesnik svijeta, koji već sa svim kćezava, siškar onih simpatičnih starovičnjaka, što već sasvim izumri, budeći elegijsku osjećanja kao usamljenost džamije i turških njihemlikuća na beogradskom Dorćolu. „Drumovi će poželjeti Turakah, ali Turakah više biti ne će.“

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

Što će sve podanike spoznati u džubu svakog značaja i ugleda u javnom mišljenju.

sati u podne. — bi Za građanstvo radnim danima od 9 sati prije podne do 5 sati poslijepodne, a nedjeljom od 9 sati prije podne do 12 $\frac{1}{2}$ sati u podne. — 2. Parno kupatilo za časnike i njima ravninčinovnike otvoreno je utorkom, srijedom, petkom i subotom od 7 sati prije podne do 5 sati poslijepodne, a nedjeljom i praznicima od 7 sati prije podne do 12 $\frac{1}{2}$ sati u podne. — Za gradijan i muškog pola otvoreno je parno kupatilo ponedjeljkom i četvrtkom (ako u te dane ne pada kakav praznik) od 9 sati prije podne do 5 sati poslijepodne. — Časnici i njima ravninčinovnici stoje na volju da se služe parnim kupatilima i u dane određenje za građanstvo (ponedjeljkom i četvrtkom). Blagajna se zatvara radnim danima u 12 $\frac{1}{2}$ sati, a nedjeljom i praznicima u 12 sati u podne.

Istoriski kalendar.

Na današnji dan, 20. decembra 1795. godine rodio se u thürinskom gradiću Wiehe čuveni istoričar Leopold pl. Ranke, koji je naročito znamenit za Srbe, što je on jedan od onih stranih naučnika, koji su u svojim djelima pažljivo i potanko obradili važne momente i iz srpske istorije. Njegova djela „Srpski ustanci“ („Die serbische Revolution“) i „Srbi i Turci u devetnajstom vijeku“ („Serben und Türken im 19. Jahrhundert“) mnogo su doprinijeli upoznavanju novije srpske istorije u stranom svijetu. Leopold pl. Ranke (plemstvo mu je podareno kao nagrada za njegove velike naučničke zasluge 1865. godine) školovao se na čuvenoj Schulpoftskoj školi, pa je zatim 1814./17. godine u Leipzigu studirao teologiju i filologiju. Kao što je bila, i Ranke se dakle, kao što vidimo, prvično nije spremao za ono polje naučnog rada, na kojem je dočinje pobjeo toliku slavu. 1818. god. dobiti za gimnazijalnog profesora u Frankfurtu na Odr, gdje je izradio svoje veliko djelo „Geschichte der romanischen und germanischen Völker 1494—1535“ („Istorijski romanski i germanski naroda od 1494. do 1535. godine“) i dodatak ovom djelu „Zur Kritik der neuern Geschichtsschreibung“ („Prilog za kritiku novije istoriografije“). Ovo njegovo djelo pobudilo je berlinski univerzitet, da 1825. godine pozove Ranka-a za profesoru istorije. 1827. godine bude mu povjerena misija, da po arhivima u Beču, Veneciji, Rimu, Firenzi i drugih mjestima na jugu Europe prikupi istorijsku gradju. Kao plod toga svoga rada, u toku kojega je Ranka među ostalim proučio i vrlo zanimljive, u istoriji dotle neiskorišćene Izvještaje venecijanskih poslanika, izdalo je Ranku veliki broj djela, od kojih su najpoznatija „Fürsten und Völker in Südeuropa im 16. und 17. Jahrhundert“ („Vladari i narodi u južnoj Evropi u 16. i 17. vijeku“), „Die Osmanlische und die spanische Monarchie“ („Osmanlije i španska monarhija“) i pomenuta dva važna djela iz srpske istorije „Die serbische Revolution“ i „Serben und Türken im 19. Jahrhundert“. U njima je on opširno opisao srpske ustanke i prve početke nove srpske države. Tridesetih godina pokrenuo je svoj časopis „Historisch-politisches Zeitschrift“. Kao nastavak pomenutog svog djela „Vladari i narodi južne Evrope u 16. i 17. vijeku“ izdalo je djelo „Die Päpste, ihre Kirche und Staat im 16. und 17. Jahrhundert“ („Pape, njihova crkva i država u 16. i 17. vijeku“). Kao „pendant“ toj papinskog istoriju iznio je pojavu reformacije u Njemačkoj u djelu „Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation“ (Njemačka istorija u doba reformacije). Postavši 1841. godine službeni istoričar pruske države izdao je 1847.—1848. godine svoje djelo „Neun Bücher preussischer Geschichte“ („Devet knjiga pruske povijesti“), koje je dočinje proširo u djelu „Zwölf Bücher preussischer Geschichte“ („12 knjiga pruske povijesti“). Poslije se dano na proučavanje francuske i engleske istorije. Od tih njegovih djela pominjeno djelo o izvoru i početku revolucionih ratova 1791./1792. godine. Dakle bi nas odvelo, kad bi pojmenice navodili još i sva ostala Rankova djela. Svoj rad krunisao je svojom značenitom i zamraćom „Svjetskom povijesnicom“, koju je završio u dubokoj starosti. Kao što smo već rekli, 1865. godine dobiti je plemstvo, a 1867. god. postao je kancelar reda „pour le Mérite“. Umro je u Berlinu 23. maja 1886. godine. Ranka je bio čovjek retke energije i istrajnosti. Kao istoričar stvorio je novu naučniju školu. — 20. decembra 1805. godine rodio se u Glasgowu čuveni hemičar Thomas Graham, o kojem je na ovom mjestu već bilo govora. — 20. decembra 1806. godine proglašila se Saksionska kraljevinom. Saksionska kneževina boriла se u jesen 1806. godine prvo uz

Prusku protiv Napoleona, pa je zajedno sa Prusima pobijedjena kod Jene. Poslije te bitke saksonski knez zaključio je zaseban mir sa Napoleonom i sklopio je savez sa njime. Kao nagradu za to Napoleon mu je omogućio, da se proglaši za kralja i svoju državu podigne na stepen kraljevine. Doincije je Napoleon personalnom unijom vezao za Saksoniju i novostvorenu poljsku državu, tzv. veliku vojvodinu varšavsku. Bečki je kongres mnogo teritorijalno smanjio Saksiju, ali ju je ostavio kraljevinom. — 20. decembra 1848. god. proglašila je francuska narodna skupština princa Louis-a-Napoleon-a, pošto je 10. decembra na narodnom glasanju izabran sa preko pet milijuna glasova, za predsjednika republike. Tada se predsjednik zakleo „pred Bogom i francuskim narodom, da će ostati vjeren demokratskoj republici i braniti ustav“. Kao što smo ranije na ovom mjestu vidjeli, on tu zakletvu nije održao ni punu tri godine.

Prilog beogradskoj štrotinji.

Gospodja Julku i gospodin Branko Bošković, priložili su sirotinskiom odjelenju opštine grada Beograda svetu od 150.—kruna na dan trogodišnjeg pomena svoje kćeri Zore Perišić i svoga zeta dr. Mihalina Perišića, žakara, a jednogodišnjeg pomena svome sinu Vukom anu.

Prihodi c. i k. rječnog kupatila.

C. i k. rječno kupatilo dalo je, po odbitu troškova, isplaćenih o. i k. građevinskom odjelenju i c. i k. gubernijskoj štampariji za isporučeni materijal odnosno za štampanje objava itd. u ukupnom iznosu od K 1029,55, čisu dobiti od K 5.740,47, koja je u cijelosti ustupljena fondu za udovice i siročad.

Javna prodaja.

Danas prije podne u 9 sati, po odlici starateljskog suda izložice se javno prodaju zaostavština poč. Svetozara Pajevića, u njegovom stanu u ulici Žorinu broj 46, na koju se pozivaju kupci.

Dnevna temperatura.

19. decembra: Maksimum u sjenci —1.0 (prema predviđenju danu top je 10.2), na suncu —2.5 (hladnije za 16.5 —). Temperatura zemljine površine —2.2 (hladnije za 4.7). Minimum —0.1 (hladnije za 3.3) po Celziju.

Vrijeme na Balkanu.

19. decembra, ujutro. Područje Crnog mora i Dunava pokriveno. U Mađarskoj, Bugarskoj, Srbiji mjestimice obaćeno. Inače vedro.

Narodna privreda.

Kratka uputa za ratara.

(Nastavak).

4. Ovaz.

Ovas služi isključivo za hranu stoke, u prvoj redi za hranu konja, a za tim za mlada grla govedi i ovaca. Ovsena slama dobra je hrana za stoku, a pljeva ima dva puta više hrane u sebi, nego pljeva pšenica.

U glavnome, ima ga dvije vrste: sa skupljonom i rastresitom meticom. Ovaj drugi mnogo je bolji, jer mu je zrno krupnije i bolje rodi. Najpriznatija je vrsta tzv. ovaz „Triumf“.

Usprjeva dobro u planinskim i vlažnim predjelima, tamo gdje ječam slabo napreduje. Zadovoljan je svakom zemljom, samo ako je plod i ima dovoljno vlaže. Dobro usprjeva na krvatinama i razordanim livadama i pašnjacima. Može doći odmah iz dubrenja, jer teško poleže; inače najbolje usprjeva poslije kukuruza, djeteljino ili pličnih bijaka.

Za sjeme treba odabrati naježu zrna, bar 45 kg. da mjeri jedan hektolit. Vrijeme sijanja je od polovine februara do konca marta. Kasnije zasijani ovaz savladaju sušu i korov. Po hektaru treba 150 do 200 kg. sjemena. Vrlo se često i u smjesi s grahicrom i graskom, kao zelena pića ili za spravljanje sijeme.

Njega ovaz sastoji se u plijevljenju, držanju za vrijeme suše, ili valjanju, da sejme što prije nikne.

Od korova najviše ima u njemu divljeg ovza, koji se uništava ostavljanjem zemlje na ugari, sijanjem repice ili okapinu. Ostali korovi tako se odstranjuje savjesnim plijevljenjem usprjeva. U vlažnim godinama napada ga često i avničet i rdja, a još je opasnija medjika ili ljuta rosa.

Vrijeme žetve je 14 dana poslijepodne. Rukovjeđi treba pred veću u snopje vezati i nkrstiniti, jer zrno lako iz klase ispada. Prinos je po hektaru do 2000 kg. zrno i dva puta toliko slame.

5. Proso ili sitna proja.

U Srbiji se rijedje gaji, ma da zaslužuje veću pažnju radi zrna i slame,

za ishranu stoke. Ima je više vrsta, koje se razlikuju po boji i krupnosti sjemena i obliku metlice.

Proso zahtijeva toplo i suvo podneblje, i može da uspijeva svuda, gdje se gaje vinograd i kukuruzi. Trazi dušiku i dobru ornicu. Na lakoj i slaboj zemlji daje samo slame, a u zrnu ne zameće. Na valjano podjubrenoj zemlji može se dobar prihod očekivati, stoga podnosi neposredno užubrenje. Na krčinama usprjeva, ako se zemlja dobro upravi, i načje, najbolje je da se sije poslije djeteline, duvana i krpmpira.

Sije se poslije kukuruza, u maju, jer je na hladnoći vrlo osjetljivo. Po hektaru treba 25—40 kg. sjemena. Posijano sjeme treba vajkom povoljati ili bratom plitko u zemlju pokriti.

Njega usprjeva sastoji se u marljivom plijevljenju, da ga korov ne uguši, jer uspočetku sporo napreduje u porastu.

U vlažnim godinama mnogo strada od projne sneti, koja više puta može polovinu usprjeva da uništi, stoga treba sjeme prije sijanja vrucim pepelom izmiješati, da bi se snet uništio. Od insekata joj je najveći neprijatelj e i larva od projnog smotavca, koja se uvlači u stabljiku i nagrizava je. Da bi se smotavac uništio, treba poslije žetve strnjku poplatiti. Kada proja sazri, mnogo stete čini pličija, stoga do žetve treba usjev čuvati.

Kad klas dobije srednju boju i slama požuti, proso treba žeti. Žetva se vrši po hladovini, izjutra ili uveče, jer zrno lako iz klase ispada. Po hektaru može dati 2000—2500 kg. zrna i toliko slame, koja je vrlo dobra hrana za stoku, ako se suva uhvatiti, da ne pogubuju.

6. Heljda.

Sije se u hladnjim i planinskim mjestima za ljudsku hrani, inače se helidom jarmom hrani stoka, a pravi se iz njena brašna i grisa.

Kao zelena pića, s graskom ili grahicom, dobra je hrana i stoka je r dojeda. Cvjet heljde daje plćama dobru pašu, cvjetu mnogo, a cvjetanje se proteže duže vrijeme. Ima je dvije vrste: obična heljda, sa sitnjim zrnom crne boje, i tatarska heljda, s krupnjim zrnom srednje boje.

Usprjeva na lakov pjeskovitom zemljištu, a i na svakom drugom, koje nije odveć vlažno. Obično se sije kao posmrni usjev, poslije olajne repice ili ozirog ječma, jer joj za porast ne treba mnogo vremena.

Za heljdu se djubri samo onda, kada se gaji za zelenu piću, da bi otkosi bili što jači, a hrana sočnija i meksa.

Lako strada od ranih i poznih proljećnih mrazeva i slame, stoga se sije u maju ili poslije žetve starih usjeva, poslije se strnjka preore i njiva dobro uzduž i pobjrijeko prodrija. Po hektaru je potrebno 1.5 do 2 hektolitara sjemena, koje se ne smije duboko u zemlju pokriti.

Kada već dio zrna dobije srednju boju, treba heljdu kosit. Pokošena heljda slaže se u naviljke, i kada u pola provene, treba je vrči ili mlatiti, da ne bi zrno pri prenosu i ležanju na njivi ispušlo. Prikop je po hektaru 1500 do 2000 kg. zrna i dva do tri puta toliko slame.

7. Kukuruz.

Kukuruz ima mnogo vrsta, koje se po boji, obliku i veličini zrna i klipa, kao i po vremenu usprjevanja, međusobno razlikuju.

Najbolji je za nase prilike: žuti osmoredić, a od ranijih vrsta: činkvanti i seklerski kukuruz. Prvi je s krupnjim, a drugi dva sa sitnjim zrnom.

Za valjano usprjevanje potrebna mu je toplota i vlažnost, stoga se može sijati tamo, gdje i vinova loza usprjeva. U planinskim i hladnjim predjelima ne može da sazri zbog kasnog projekta i rane jeseni.

A. Grim:

TAJANSTVENA OTMICA.

(Nastavak).

Ma da sam ja u ono vrijeme bio još prilično lakomislen mlad čovjek, ja sam ipak savjesno održao obećanje, što sam ga bio dao Loli. Ne samo, da sam je na tri godine dao u jedan vlastiti zavod, nego sam se i postarao, da ona ne bude ni bez čega, što je potrebno djevojci iz boljeg staleža. To je u ostalom nije stalno velikih naročitih žrtava, samo što sam s vremenom na vrijeme morao potpisati po koju imenicu. U ostalom, priznajem, da svoje obaveze ne bili ni ispunjavao u tolikoj mjeri, da bi mi to nešto bilo teško učiniti; naime, prolazno interesovanje, što sam ga bio osjećao za

svoju štićenicu, ubrzalo je opet bilo isčezlo, a mislio sam opet samo i jedino na svoju lijepu sestruru od strica, sa kojom sam se po svome povratku kući često sastajao.

Ma da sam je toliko strasno vno, da sam bio postao u pravom smislu te riječi njen rob, ma da je to stanje trajalo čitave dvije godine, ipak nije došlo do vjeridbe između nas, pošto se moj otac najodlučnije protivio toj mojoj namjeri.

Ja sam se do duše u sebi još jednako nadao, da cu najazd ipak postići ovaj svoj toliko priježljivani cilj, dok mi jednoga dana moj otac, koji je u ono vrijeme bio već u veliku oronu zdravljenje, nije konačno pokvario račun. Jedno me jutro na ime pozove sebi i reče mi, da mu je bila namjera, da mene kao svoga jedinca, ostavi za sobom kao bogatog i nezavisnog čovjeka. Na žalost pak, reče on, njuem izgleda, da se ja spremam, da izvršim nešto, što on nikako ne može složiti sa svojim pogledima, a kamo li odobriti. Po njegovom mišljenju vrlo je nezgodan, ako ne i opasan brak između bliskih srodnika po krv, jer takva veza može povuci za sobom najgoru posljedicu. Ako bili dakle ja ostao pri svojoj namjeri, on će, veli, biti primuđen, da drugojače raspolaže sa svojim imanjem, pa će, ako mu ne bili ispunio želju, izmjeniti svoj testamenat.

No i to nije bilo sve. Ne samo, da me je on ishavao djevojke, koju sam volio, nego je težio, da i za buduće onemogući svaku vezu između nas, time, što je zahtijevao, da se ja još prije njegove smrti ozemim. „Sve mi je jedno, koju ćeš uzeti za ženu“, reče mi on, „samo ako je iz pristojne kuće i ako u svakom pogledu uživa dobar glas. Inače ona ne mora biti ni bogata ni otmjena, samo neka je dobra i plenumita i neka nam ništa nije rod. Dovedeš li mi takvu snahu, onda ćeš mišljenje, i tebe i mene“. Uzalud sam je pokušavao svima mogućim razlozima, da ga sklonim na popuštanje. On se nepokoljebljivo držao svoje odluke i rekao mi je tonom, koji ne dopušta više nikakvog odgovora: „Ostavljam ti dakle potpunu slobodu u izboru i dajem ti mjesec dana roka radi izvršenja moje želje. Ako mi u tom roku ne dovedeš svoju izbranicu, ja ćeš biti primuđen da potraži drugog nasljednika, čovjeka, koji se neće usuditi, da ne poštuje želju jednog samrtnika.“

</

CIJENE OGLASIMA:

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje 10 helera
 Pripisano: Petna jednog milimetar retka (70 mm široko) staje 40 helera
 Bilješke: Petna jednog štamarskog retka (70 mm široko) staje Kruna 4
 Mali oglasnik: Jednostavna riječ 7 helera, sa masnim slovima 14 helera.

Dentista F. B. Brni
 — Beograd. —
 Makedonska ulica broj 8,
 (do pošte)
 Amerik specijalista.



ZUBE: vještice u zlatu
 u kaučku sano se u
 mno atelje izrađuje po
 najboljem originalnom
 američkom sistemu. Pr-
 lam od 8-12 i 2-6.

Kupovine i prodaje.

Ženske štide

I ostale novitete jeftino pro-
 daje Salon Sime Lazarevića
 Kralj Milana 120 (u dvorcu)

34190-2

Ženske cipele

plike i dake, odlične, pred-
 ratni materijal, br. 34-38. Po-
 voljni cijene. Na par i na
 više. Radnja Kralja Aleksandra
 ulica 10. 34315-2

Vino bijelo i crno

odličnog kvaliteta od narođio-
 dobitanog grožđa prodaje po
 umjerenoj cijeni Rista Zlatkata
 vinar Kralja Aleksandra ulica
 br. 7a. 34306-2

Prisplo je
 ugaj za domaću upo-
 trebu. Priznanice izda-
 ju se u Blrčaninovoj
 ulici br. 28, od 10 do
 12 sati prije 1 od 2 do
 4 po podne. 34356-2

U kutani „Ova Jablana“
 Decanska 5 ima za slave i
 praznike vina za 350.
 34368-2

Tepeluk

ko ima na prodaju, neka se javi
 u kafani dva Sokola, Decanska
 ulica. 34366-2

Ručka na prodaju

u ulici Sv. Prokora br. 8
 kod Starog Spomenika.
 Za uslove upitati u radnji
 Trogasna br. 29, Beograd.
 34363-2

Namještenja.

Graver Goldstein.
 Kralj Mihajlova ulica br. 39,
 potrebuje šegrtu iz dobre kuće.
 911-3

Traži se

djevojka ili mladić žena za
 posluživanje. Upitati u Kos-
 majskoj ulici br. 45, kod na-
 stojnice kreće. 34353-3

Dobru i vrijednu djevojku
 tražim za svu kućevnu posao.
 Javiti u Trafiku Kralj Alek-
 sandrova br. 3. 34372-3

Grand Hotelu

je potreba jedan pokućar i ve-
 Šerka. Stupiti mogu odmah.
 963

Stanovi.

Tražim stan
 sa 2-3 sobe i sa ostalim
 prizadjetnostima u blizini Te-
 razija. Javiti u vlasničkoj radnji
 Svetislava Jovanovića, Kralj
 Aleksandra ul. br. 2. 34373-4

Rozno.

Stojanović Druga B.
 učitelja iz sebe Dol. Treće,
 okruga Rudničkog, da se javi
 tačnom adresom ili lično, Vasi
 Simiću, učitelju u Palanci,
 okruga Smederevskog, radi
 prijema novčanih poslovnih.
 34347-5

IZGUBLJENO

Juče 17. ov. u 11 sati
 prije podne, izgubljeno je na
 ug u ulici Miloša Pocerca od
 broja 13. do 19. jedan kožni
 ovratnik (Peitzkragen) po-
 stavljeno. Moliti se pošteni na-
 zač, da dovese nadjenio u Mi-
 loša Veilickog ulici broj 45,
 gdje će po predaji dobiti do-
 bru nagradu. 34358-5

NAZNANJE

svima zainteresovanim, da
 sam opet u Grdligu kod Salz-
 burga, Dobrovoj Kostić.
 A-2823-5

Jednom časni kom momku
 (oficier-dienst) nestala je na
 Željezničkoj stanici kod kon-
 trole pasa torba (Rucksack)
 u kojoj je bilo: Jedna Damens-
 ka sa crnim pelicom, jedan
 dječji zimski kaput, takođe
 postavljen sa pelicom i jedan
 par muških cipela. Opominje
 se svaki, da paži pri kupovini
 ovakvih stvari, a ko pronadje
 ove stvari, negradjen je sa
 100 kruta. Javiti treba sreškom
 zapovjedništvu u Raji. 34374-5

SAZNANJE

svima zainteresovanim, da
 sam opet u Grdligu kod Salz-
 burga, Dobrovoj Kostić.
 A-2823-5

Jednom časni kom momku
 (oficier-dienst) nestala je na
 Željezničkoj stanici kod kon-
 trole pasa torba (Rucksack)
 u kojoj je bilo: Jedna Damens-
 ka sa crnim pelicom, jedan
 dječji zimski kaput, takođe
 postavljen sa pelicom i jedan
 par muških cipela. Opominje
 se svaki, da paži pri kupovini
 ovakvih stvari, a ko pronadje
 ove stvari, negradjen je sa
 100 kruta. Javiti treba sreškom
 zapovjedništvu u Raji. 34374-5

G. Pavlović

predsjednik kasacionog suda u
 penz, zbog bolesti, nemože da
 prima uobičajene posjeti o
 svojoj slavi, Sv. Nikolici.
 34308-5

RORESPOENDICIJA.

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje 10 helera
 Pripisano: Petna jednog milimetar retka (70 mm široko) staje 40 helera
 Bilješke: Petna jednog štamarskog retka (70 mm široko) staje Kruna 4
 Mali oglasnik: Jednostavna riječ 7 helera, sa masnim slovima 14 helera.

MALI OGLASI

Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38.

Gradjanски sud c. i kr. okružnog zapovjedništva u Užicu.

E. Br. 249-1916-18.

Objava.

Po predmetu zaostavštine Pavla Gilišića, umrloga pre 4 godine u Vigostima (opština Vranje), oglašava se na sva tri poziv, koja na zaostavštinu umrloga gde god potraživanja stavit imaju, ista da se najdocijele do 1. aprila 1918. usmeno ili pismeno kod ovoga suda prijava, jer će inače zaostavštine po namiraju poznati poverilaca priznatim naslednicima predati biti, i s time potraživanja nepravljeni i ovde nepoznati poverilaci mogu lako osnovi njihova podmirenja izgubiti. Izuzimajući slučaj, da je njihovo potraživanje zalogom osigurano. Užice dne 3. decembra 1917. Dr. GANGEL
 sudski vijećnik.
 988

VJERENI:

Pera K. Papakoča

i gospodjica

Jelisaveta L. Stefanović

8-XII-1917 Kraljevo.

ODOBREN OD C. I. K. GUBERNIJE

SRPSKI DZEPNI

KALENDAR

1918

IZDANJE ŠTAMPARIE I RADIONICE KLIŠEA

VILJEMA KUNA

Beograd, Obiličev-Vilenac 35.

Štampan cirilicom i latinticom u dve boje sa inter-
 nantim tekstom, raznim tablicama i t. d.

GLAVNE PRODAJE:

Marić i Jančović — Beograd, Knez Mihajlova 28.
 Antonij Čuković — 21.
 Kosta V. Ilić — Kralj Milana 7.
 Solomana J. Kočna — Knez Mihajlova 24.
 Solomana Mešulama — Terazije 9.
 Štamparija VILJEMA KUNA — Obiličev vjenac 35.

Trgovina u unutrašnjosti skreće pažnju da od-
 mah učine porudžbine, pošto se kalendar brzo
 rasprodaje.

991

ZA BOŽIĆNJE PRAZNIKE

OBUĆE

Muške, ženske i dečije

sakva K 5.—
 Može se dobiti u knjizi
 „NAPREDAK“
 Beograd.
 Knez Mihajlova ul. 9.

996-I

Petović: Gramatike (cirilica)
 Niemačkog jezika
 Francuskog
 Engleskog
 Talijanskog
 Ruskog

sa umjerenim cijenama preporučuje

STOVARIŠTE OBUĆA

RADIJOV SAVIN I DRUG

Knez Mihajlova ul. br. 7.
 pored kafane „Cara.“ 84178

Komeny, Kaschew (Kasa) L.
 Poštanski tel. 12. 682 Magjarska.

platiti vam, ako moj „Rhein-
 batik“ u 10. mjesecu godine
 u 1. mjesecu 1919. godine
 u 1. mjesecu 1920. godine
 u 1. mjesecu 1921. godine
 u 1. mjesecu 1922. godine
 u 1. mjesecu 1923. godine
 u 1. mjesecu 1924. godine
 u 1. mjesecu 1925. godine
 u 1. mjesecu 1926. godine
 u 1. mjesecu 1927. godine
 u 1. mjesecu 1928. godine
 u 1. mjesecu 1929. godine
 u 1. mjesecu 1930. godine
 u 1. mjesecu 1931. godine
 u 1. mjesecu 1932. godine
 u 1. mjesecu 1933. godine
 u 1. mjesecu 1934. godine
 u 1. mjesecu 1935. godine
 u 1. mjesecu 1936. godine
 u 1. mjesecu 1937. godine
 u 1. mjesecu 1938. godine
 u 1. mjesecu 1939. godine
 u 1. mjesecu 1940. godine
 u 1. mjesecu 1941. godine
 u 1. mjesecu 1942. godine
 u 1. mjesecu 1943. godine
 u 1. mjesecu 1944. godine
 u 1. mjesecu 1945. godine
 u 1. mjesecu 1946. godine
 u 1. mjesecu 1947. godine
 u 1. mjesecu 1948. godine
 u 1. mjesecu 1949. godine
 u 1. mjesecu 1950. godine
 u 1. mjesecu 1951. godine
 u 1. mjesecu 1952. godine
 u 1. mjesecu 1953. godine
 u 1. mjesecu 1954. godine
 u 1. mjesecu 1955. godine
 u 1. mjesecu 1956. godine
 u 1. mjesecu 1957. godine
 u 1. mjesecu 1958. godine
 u 1. mjesecu 1959. godine
 u 1. mjesecu 1960. godine
 u 1. mjesecu 1961. godine
 u 1. mjesecu 1962. godine
 u 1. mjesecu 1963. godine
 u 1. mjesecu 1964. godine
 u 1. mjesecu 1965. godine
 u 1. mjesecu 1966. godine
 u 1. mjesecu 1967. godine
 u 1. mjesecu 1968. godine
 u 1. mjesecu 1969. godine
 u 1. mjesecu 1970. godine
 u 1. mjesecu 1971. godine
 u 1. mjesecu 1972. godine
 u 1. mjesecu 1973. godine
 u 1. mjesecu 1974. godine
 u 1. mjesecu 1975. godine
 u 1. mjesecu 1976. godine
 u 1. mjesecu 1977. godine
 u 1. mjesecu 1978. godine
 u 1. mjesecu 1979. godine
 u 1. mjesecu 1980. godine
 u 1. mjesecu 1981. godine
 u 1. mjesecu 1982. godine
 u 1. mjesecu 1983. godine
 u 1. mjesecu 1984. godine
 u 1. mjesecu 1985. godine
 u 1. mjesecu 1986. godine
 u 1. mjesecu 1987. godine
 u 1. mjesecu 1988. godine
 u 1. mjesecu 1989. godine
 u 1. mjesecu 1990. godine
 u 1. mjesecu 1991. godine
 u 1. mjesecu 1992. godine
 u 1. mjesecu 1993. godine
 u 1. mjesecu 1994. godine
 u 1. mjesecu 1995. godine
 u 1. mjesecu 1996. godine
 u 1. mjesecu 1997. godine
 u 1. mjesecu 1998. godine
 u 1. mjesecu 1999. godine
 u 1. mjesecu 2000. godine
 u 1. mjesecu 2001. godine
 u 1. mjesecu 2002. godine
 u 1. mjesecu 2003. godine
 u 1. mjesecu 2004. godine
 u 1. mjesecu 2005. godine
 u 1. mjesecu 2006. godine
 u 1. mjesecu 2007. godine
 u 1. mjesecu 2008. godine
 u 1. mjesecu 2009. godine
 u 1. mjesecu 2010. godine
 u 1. mjesecu 2011. godine
 u 1. mjesecu 2012. godine
 u 1. mjesecu 2013. godine
 u 1. mjesecu 2014. godine
 u 1. mjesecu 2015. godine
 u 1. mjesecu 2016. godine
 u 1. mjesecu 2017. godine
 u 1. mjesecu 2018. godine
 u 1. mjesecu 2019. godine
 u 1. mjesecu 2020. godine
 u 1. mjesecu 2021. godine
 u 1. mjesecu 2022. godine
 u 1. mjesecu 2023. godine
 u 1. mjesecu 2024. godine
 u 1. mjesecu 2025. godine
 u 1. mjesecu 2026. godine
 u 1. mjesecu 2027. godine
 u 1. mjesecu 2028. godine
 u 1. mjesecu